

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:



Prezime	
Ime	
Ime roditelja	
JMB	
Adresa stanovanja	
Kontakt telefon	

--

OPĆINA VOGOŠĆA
SLUŽBA ZA BORAČKO- INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU

PREDMET: ZAHTEJ ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK
(FEDERALNI ZAKON)

Molim da mi se u skladu sa Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, provedete postupak, utvrdite sve relevantne činjenice i uputite obrazloženi prijedlog sa potrebnom dokumentacijom Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, radi odlučivanja o pravu na mjesečni novčani dodatak, obzirom da je _____

_____ *navesti srodstvo i ime i prezime nosioca ratnog priznanja*
nosilac ratnog priznanja /odlikovanja_____

_____ *navesti naziv ratnog priznanja/odlikovanja*

POTREBNA DOKUMENTACIJA				
Red. br.	NAZIV DOKUMENTA	MJESTO IZDAVANJA	FORMA	KOMENTAR
1.	Uvjerenje Federalnog ministarstva odbrane, odnosno Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, izdatog nakon izvršene provjere ratnih priznanja u skladu sa čl. 21 Zakona broj _____ od _____	Federalno ministarstvo za pitanja boraca / F MUP	Original ili ovjerena fotokopija	
2	Izvorni ukaz / odluka/ naredba / rješenje / uvjerenje , broj _____ od _____ izdato od strane _____	Federalno ministarstvo za pitanja boraca / F MUP	Original ili ovjerena kopija	
3.	CIPS prijava prebivališta podnosioca Zajtjeva	MUP/CIPS	Original ili ovjerena kopija	
4.	Ovjerena fotokopija pasoša (ako se podnosilac zajtjeva nalazi u inostranstvu) .		ovjerena kopija	
5.	Ovjerena izjava podnosioca zajtjeva da živi u inostranstvu sa naznakom u kojoj državi živi	Služba za opću upravu Općine	original	
6.	Uvjerenje Kantonalnog MUP-a da podnosilac zajtjeva nije osuđen za krivična djela iz čl. 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.	MUP	Original ili ovjerena kopija	službeno
7.	a) -Izvod iz matične knjige umrlih za	Općinski matični ured	Original ili ovjerena	

	umrlo lice za nosioca najvišeg ratnog priznanja /odlikovanja b) - Izvod iz matične knjige umrlih za umrlo lice (ako se zbog smrti jednog roditelja pravo prenosi na drugog roditelja.		kopija	
8.	a) -Izvod iz matične knjige vjenčanih- ako je podnosilac zahtjeva bračni drug b) - Izvod iz matične knjige rođenih ako je podnodilac zahtjev roditelj/staratelj c) - Izvod iz matične knjige rođenih ako je podnodilac zahtjev dijete ili usvojenik	Općinski matični ured	Ovjerena fotokopija	
9.	Rješenje o usvajanju ako je podnosilac zahtjeva usvojenik	JU Kant.centar za socijalni rad-Služba socijalne zaštite	Ovjerena fotokopija	
10.	Potvrda o redovnom školovanju za djecu,/pastorke i usvojenike		Original ili ovjerena kopija	
11.	Ovjerena izjava stranke i dva svjedoka da podnosilac zahtjeva nije stupio u bračnu niti vanbračnu zajednicu	Služba za opću upravu Općine	original	
12.	Izjava da podnosioca zahtjeva da nije korisnik penzije i druge novčane naknade kod druge države	Služba za opću upravu Općine	original	
13.	Dokaz o visini plaće (o mjesecu koji prethodi podnošenju zahtjeva)-ako je podnosilac zahtjeva zaposlen	Poslodavac	Original Ili ovj.fco	
14.	Dokaz o visini penzije podnosioca zahtjeva, i dokaz da li prima naknadu za fizičku onesposobljenost	PIO / MIO	Original Ili ovj.fco	
15.	Dokaz da li je podnosilac zahtjeva ima primanja po osnovu BIZ-a i CŽR	Služba za BIZ i soc.zaštitu Općine	Original Ili ovj.fco	službeno
16.	Poresko uvjerenje	Porezna uprava	Original Ili ovj.fco	
17.	Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene	Zavod za zapošljavanje	Original Ili ovj.fco	
18.	Potvrda Centra za socijalni rad-da li podnosilac zahtjeva ostvaruje naknade iz oblasti socijalne zaštite	JU Kantonalni centar za socijalni rad-Služba socijalne zaštite		
19.	Ovjerena Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca Zahtjeva	Podnosilac zahtjeva	Original ili ovjerena kopija	
20.	Lična karta na uvid	Podnosilac zahtjeva		
21.	Drugu dokumentaciju po potrebi na poziv voditelja postupka	Podnosilac zahtjeva		

Služba će pribaviti po službenoj dužnosti sljedeće dokumente; pod r.br. 15

Napomena: Shodno članu 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj; 49/06, 79/11 i 89/11) kao nosilac gore navedenih i dostavljenih podataka saglasa/saglasna sam da Općinske službe vrše obradu istih u svrhu rješavanja po zahtjevu, trajno.

Vogošća, _____ 20 ____ .godina

POTPIS PODNOSIOCA ZAHTEVA